ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލުގެ ޑެންޓަލް ޑިޕާޓްމެންޓަށް ބޭނުންވާ
މެޑިކަލް އެކުއިޕްމެންޓް ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން
TENDER/HMH/2024/012
FEBRUARY26,2024
HULHUMALE‘HOSPITAL
HuvandhumaHingun,Hulhumale’,Rep.ofMaldives

TENDER/HMH/2024/012
އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު
ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލުގެ ޑެންޓަލް ޑިޕާޓްމެންޓަށް ބޭނުންވާ މެޑިކަލް އެކުއިޕްމެންޓް ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.
1. ބިޑަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުން ސަމާލުކަން ދޭންވީ ކަންތައްތައް
1.1 މިބީލަން ހުޅުވާލެވިފައިވަނީ، ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރު18/2014:) ގެ ދަށުން ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ
ކުރެވިފައިވާ ތިރީގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.
 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ކުންފުނިތައް
 ޕާޓްނަޝިޕް ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ޕާޓްނަރޝިޕްތައ
 ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީތައް
 އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައިވާ އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރިތައް
1.2 ބީލަމަށް އަގު ހުށަހެޅުމުގައި މަޢުލޫމާތު ޝީޓް ރަނގަޅަށް ކިޔައި ދިރާސާ ކުރަން ވާނެއެވެ.
1.3 ބީލަން ތައްޔާރު ކުރުމުގައި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ބޭނުން ވާނަމަ އެ މަޢުލޫމާތެއް ހޯދުމާއި، ބީލަމުގައި ހިމަނަންޖެހޭ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުންތައް
ހަމަކޮށް ބީލަން ހުށަހެޅުމަކީ ބީލަމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.
1.4 ބީލަމަށް އަގު ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުން މަޢުލޫމާތު ކަރުދުާހގެ ދެ ( )2 ވަނަ މާއްދާ "މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީ ލް " ގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި
ކަންކަމަށް ރިއާޔަތް ކުރަންވާނެއެވެ.
1.5 ބީލަން އިވެލުއޭޓްކޮށް އެވޯޑު ކުރެވޭނީ ކޮންމެ ސެކްޝަނަކަށް ޖުމުލަކޮށް އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބޭ ފަރާތްތަކަށެވެ. އެހެންކަމުން
ކޮންމެ ސެކްޝަންއަކަށް ކަނޑައަޅަފައިވާ ހުރިހާ އައިޓަކަމަކަށް އަގު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
1.6 ހުށަހަޅާތަކެއްޗަކީ އެކަށީގެންވާ ކޮލިޓީގެ އަދި އެންމެ އެދެވިގެންވާ އަގުތަކެއްގައި ހުށަހެޅިފައިވާ ތަކެތި ކަމުގައި ބަލާނީ މާރކެޓް ގައި
ލިބެންހުރި ތަކެއްޗަށް ބަލައި ހޮސްޕިޓަލް ގެ ޓެކްނިކަލް ޓީމުންނެވެ.
1.7 މިނިމަމް ރިކުއާމެންޓް ފުރިހަމަނުވާ ބީލަންތައް ބާތިލު ކުރެވޭނެއެވެ.
1.8 ބީލަމުގައި ރެޖިސްޓްރީ ވުމަށްޓަކައި އިޢުލާނު ކަރުދާހު ގައި ހިއްސާކުރެވިފައިވާ 'ގޫގުލް ފޯމް' ފުރިހަމަކޮށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
1.9 ބީލަމަށް ކުރިމަތިލާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް ހުށަހެޅޭނީ އެއް (1) ބީލަމެވެ. އެއް ބީލަމަށްވުރެ ގިނަ ބީލަން އެއްވެސް ފަރާތަކުން
ހުށަހަޅައިފިނަމަ އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ހުރިހާ ބީލަމެއް ބާތިލް ކުރެވޭނެއެވެ.
1.10 މަޢުލޫމާތު ކަރުދުާހގެ ތިން ( )3 ވަނަ މާއްދާގައި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ކަމުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ލިޔުންތައް ފުރިހަމައަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
1.11 މައުލޫމާތު ކަރުދާހާއިއެކު އެއްކަރުދާސް ކުރެވިފައިވާ 'ބީލަން ހުށަހަޅާ ފޯމް' ފުރިހަމަކޮށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
Page 1of13

TENDER/HMH/2024/012
1.12 ބީލަމުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތަކީ މިފަދަ ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދިނުމު ގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ، ދާއިމީ ގޮތެއްގައި ހިނގަމުންދާ
ތަނެއްކަމުގައިވާންވާނެއެވެ. އަދި ސަރުކާރުގެ ގަވާއިދާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން، ސަރުކާރުގެ ތަންތަނަށް މަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް
އެއްބާރުލުން ދިނުމަށް އެއްބަސްވާ ފަރާތެއްކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ.
1.13 ބީލަމުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މައުލޫމާތުތައް ފުރިހަމަ ނުވާ އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ބީލަން ބާޠިލް ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު
މިހޮސްޕިޓަލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
1.1 މި ބިޑު އެވޯޑުވާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގަކީ މި އައިޓަމްތައް ގަތުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ބަޖެޓަށްވުރެ ބޮޑު ޢަދަދެއް ކަމުގައިވާނަމަ
އެގްރީމެންޓް ކުރުމުގެ މަރުޙަލާގައި އައިޓަމްތަކުގެ ޢަދަދު މަދު ކުރެވުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމަކެވެ. އެހެންކަމުން އަގު ހުށަހެޅުމަގައި މިކަމަށް
ސަމާލުކަން ދިނުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
2. މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލް
Quantity
Description #
(EA)
SECTION1 DENTALCHAIR 2
SECTION2 INTRAORALPERIAPICALX-RAYMACHINE 3
SECTION3 GICMIXER 3
REFERTOTHESPECIFICATIONATTACHEDINANNEX1
2.1 އަގު ހުށަހަޅަންވާނީ ލިސްޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޔުނިޓް އޮފް މެޝަރ UOM((އާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތީން އެ އައިޓަމަށް ޖެހޭ އަގު
އެނގޭނެހެންނެވެ.
2.2 ބީލަމުގެ އައިޓަމްތައް އެވޯޑު ކުރެވޭ ފަރާތާއިމެދު އެއްބަސްވުމެއް ހެދި އެއްބަސްވެފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ތަކެތި މިހޮސްޕިޓަލަށް
ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭނެއެވެ.
2.3 އަގު ހުށަހަޅަންވާނީ ކޮންމެ ސެކްޝަނަކަށް ވަކިވަކިންނެވެ. ބީލަމުގައި ބައެވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ހުރިހާ ސެކްޝަނަކަށް އަގު ހުށަހެޅުން
ލާޒިމެއްނޫނެވެ.
2.4 ސްޕެސިފިކޭޝަން ޝީޓު (އެނެކްސް)1 ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ފަދައިން ސަޕްލައިކުރާ އެކުއިޕްމެންޓްތަކުގެ އިންސްޓޮލޭޝަންއާއި
ސާވިސް ސަޕޯޓު ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.
Page2of13

TENDER/HMH/2024/012
3. ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި
3.1 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް (ބިޑު ހުށަހަޅާ ފޯމް އަދި ކޯޓޭޝަން) ތަކުގެ ހާޑު ކޮޕީ ހުށަހަޅަންވާނީ ބަންދު ކުރެވިފައިވާ
ސިޓީ އުރައިގައެވެ . މި ލިޔުންތައް ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ ލިޔެކިއުންތައް ހުށަހަޅަންވާނީ ސޮފްޓް ފައިލްގެ PDF((ޕެން ޑްރައިވްއެއްގައެވެ.
ބީލަން އިވެލުއޭޝަން ޝީޓް އީމެއިލް ކުރާތާ ފަނަރަ ( )15 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޕެންޑްރައިވް އަނބުރާ ގެންދިއުމަކީ ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ
ޒިންމާއެކެވެ. މިފަދައިން ޙަވާލުނުވާ ފަރާތްތަކުގެ ޕެންޑްރައިވްތައް މިމުއްދަތުގެ ފަހުން ނައްތާލެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.
3.1 އަންދާސީ ހިސާބު / ޕްރޮޕޯސަލް
3.1.1 ބީލަން ހުށަހަޅާ ފޯމް
3.1.2 ސަޕްލައިކޮށްދެވޭނެ އަގު / ކޯޓޭޝަން (ހުށަހަޅާފައިވާ އަންދާސީ ހިސާބު ބާތިލުވާ މުއްދަތު މަދުވެގެން 90(ނުވަދިހަ) ދުވަސް
ވާންވާނެއެވެ.)
3.2 ކުންފުނީގެ މައުލޫމާތު
3.2.1 ކޮމްޕެނީ ޕްރޮފައިލް (ކުންފުނީގެ ނަމާއި ފުރިހަމަ އެޑްރެސް، ފޯނު ،ފެކްސް، އީމެއިލް އެޑްރެސް އަދި މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް)
3.2.2 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓުން ކުންފުނިތަކަށް ދީފައިވާ 'ކޮމްޕެނީ ޕްރޮފައިލް އިންފޮމޭޝަން ޝީޓް ' ގެ ކޮޕީ
3.2.3 ޖީ.އެސް.ޓީ ރެޖިސްޓްސްރޭޝަން ކޮޕީ (ޖީއެސްޓީއަށް ރެޖިސްޓާ ވުމަށް ޤާނޫނުން ލާޒިމްކުރާ މިންގަނޑުގެ ވިޔަފާރިތަކަށް)
3.2.4 ޓެކްސް ކްލިއަރެ ންސް ލިޔުން (ބީލަން ހުށަހަޅާ ދުވަހުން ފެށިގެން 3 މަސް ހަމަނުވާ)
3.3 ތަޖްރިބާ ހުރިމިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ލިޔުން ހުށަހެޅުން
3.3.1 ވޭތުވެދިޔަ ދެ (2) އަހަރު ދުވަސްތެރޭ) ފެބްރުވަރީ 2022 އިން ފެށިގެން ފެބްރުވަރީ 2024އަށް(މިމަސައްކަތާއި ގުޅުންހުރި
(މެޑިކަލް އެކުއިޕްމެންޓް ސަޕްލައިކުރުން) މަސައްކަތް ނިންމިކަމުގެ ލިޔުންތައް (މަސައްކަތް ކުރުވި ފަރާތުން ދީފައިވާ)
ހުށަހެޅުން.
3.3.2 ތަޖުރިބާއަށް މާކްސް ދިނުމުގައި ހުށަހަޅައިފައިވާ ލިޔުންތަކުގެ ސައްހަކަން ކަށަވަރު ކުރެވޭނެއެވެ. ސައްހަކަން ކަށަވަރުނުވާ
ސިޓީތައް އިވެލުއޭޝަނުގައި ބައިވެރި ނުކުރެވޭނެއެވެ. ހުށަހަޅާ ސިޓީގައި ތިރީގައި މިވާ މައުލޫމާތު ހުންނަންވާނެއެވެ.
• ކުރި މަސައްކަތުގެ ތަފްސީލް
• މަސައްކަތުގެ ޖުމުލަ އަގު
• މުއްދަތު
• މަސައްކަތް ނިމުނު ތާރީޚް
މުހިއްމު ނޯޓް: މިމައުލޫމާތު ނުހުންނަ ލިޔުންތައް އިވަލުއޭޝަންގައި ބައިވެރި ނުކުރެވޭނެއެވެ . ޕާޗޭސް އޯޑާ އާއި އެގްރިމެންޓް
ފަދަ ލިޔުންތައް ރިފަރެންސްގެ ގޮތުގައި ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.
3.3.3 މަސައްކަތާއި ގުޅުން ހުރިކަމަށް ބެލެވޭނީ މެޑިކަލް އެކުއިޕްމެންޓް ސަޕްލައިކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅާ ލިޔުންތަކެވެ.
Page3of13

TENDER/HMH/2024/012
3.4 ކޮލިޓީ ވެރިފައިކުރުމަށް ލިޔުން ހުށަހެޅުން
3.4.1 އަގު ހުށަހަޅާއައިޓަމުގެ ކޮލެޓީ ކަށަވަރުކުރުމަށް ސީ.އީ، އައި.އެސް.އޯ ނުވަތަ އެފް.ޑީ.އޭ ސާޓިފައިޑް ލިޔުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
3.4.2 ކޮލިޓީ ސެޓްފިކެޓަކީ ބިޑަށް ހުށަހަޅާ އެކުއިޕްމެންޓް އާއި ގުޅޭގޮތުން އެއުފެއްދި ކުންފުންނަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުމަކަށްވާން
ވާނެއެވެ.
3.5 އައިޓަމްތަކުގެ ކެޓަ ލޮގް ހުށަހެޅުން
3.5.1 ޓެކްނިކަލް އިވެލުއޭޝަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި އަގު ހުށަހަޅާ އައިޓަމުގެ ތަފްޞީލު ހިމެނޭ ފޮޓޯޖެހި ކެޓަލޮގެއް
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
3.5.2 ހުށަހަޅާ ކެޓަލޮގަކީ އެކުއިޕްމެންޓް އުފެއްދި ކުންފުނިން އެކުއިޕްމެންޓަކާއި ގުޅޭގޮތުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ލިޔުމަކަށްވާންވާނެއެވެ .
މިފަދައިން ހުށެހެޅޭ ލިޔުންތަކުގެ އަސްލު މިހޮސްޕިޓަލުން ޓެކްނިކަލް އިވެލުއޭޝަންގައި ކަށަވަރުކުރާނެއެވެ.
3.6 މާލީގޮތުން މިމަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ފެންވަރުގެ ފަރާތެއްކަން އަންގައިދޭ ލިޔުމެއް ހުށަހެޅުން
3.6.1 ވޭތުވެދިޔަ ތިން މަސްދުވަހުގެ (ޖަނަވަރީ 2024، ޑިސެމްބަރ 2023، ނޮވެމްބަރ)2023 ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓް
(ބޭންކްގެ ސްޓޭމްޕް ޖަހާފައިވާ ކޮޕީ)
3.6.2 ބޭންކް ބެލެންސްގައި ޕްރޮޖެކްޓްއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އަގުގެ 50% ބޭންކް ބެލެންސްގައި ހުންނަންވާނެއެވެ. ނުވަތަ-:
3.6.3 ޕްރޮޖެކްޓްއަށް (ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލަށް ބޭނުންވާ ވެހިކަލް ސަޕްލައި ކުރުމުގެ މަސައްކަތް) ހުށަހަޅާފައިވާ އަގުގެ 50%
ކްރެޑިޓް ފެސިލިޓީއެއް ހަމަޖެހިފައިވާކަން އަންގައިދޭ ކްރެޑިޓް ފެސިލިޓީދޭ ފަރާތުން ދީފައިވާ މުއްދަތު ހަމަނުވާ ލިޔުމެއް.
3.7 ބިޑް ސެކިއުރިޓީ
3.7.1 ޕޮރޮޕޯސަލްތައް ހުށަހަޅާފަރާތުން 41،000 (ސާޅީސް އެއްހާސް) ރުފިޔާގެ ބިޑް ސެކިއުރިޓީއެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ބިޑް
ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި ރާއްޖޭގައި ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ބޭންކަކުން ނުވަތަ ފައިނޭންޝިއަލް އިންސްޓިޓިއުޝަނަކުން ދޫކުރާ
ގެރެންޓީއެއް ނުވަތަ ކެޝިއަރސް ޗެކެއް ޕްރޮޕޯސަލާއި އެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ ވެލިޑިޓީ ޕީރިއަޑް ބިޑް
ހުޅުވާ ދުވަހުން ފެށިގެން 90 ދުވަސް އޮންނަންވާނެއެވެ . ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ ފޯމެޓް މައުލޫމާތު ކަރުދާހާ އެކު ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.
3.7.2 ބީލަން ކާމިޔާބުނުވާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ބީލަން ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތާއި އެކު އެގްރިމެންޓްގައި ސޮއިކޮށް
ނިމުމުން އެ ފަރާތްތަކާ ހަވާލުކުރެވޭނެއެވެ. އަދި ބީލަން ކާމިޔާބުކުރާ ފަރާތް އެގްރިމެންޓުގައި ސޮއިކުރުމަށް އިންކާރުކޮށްފިނަމަ ،
ބިޑް ސެކިއުރިޓީ އަނބުރާ ނުލިބޭނެއެވެ.
3.7.3 ހުށަހަޅާ ބިޑް ސެކިއުރިޓީއަށް އިންޓްރެސްޓް ނުހިގާނެއެވެ.
3.7.4 ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމަށްފަހު، ޕްރޮޕޯސަލް ވިތްޑްރޯ ކޮށްފިނަމަ އެ ފަރާތެއްގެ ބިޑް ސެކިއުރިޓީ އަނބުރާ ނުލިބޭނެއެވެ.
Page4of13

TENDER/HMH/2024/012
3.8 ޕާރފޯމެންސް ސެކިއުރިޓީ
3.8.1 ބިޑު އެވޯޑުކުރެވޭ ފަރާތުން ކޮންޓްރެކްޓް އަގުގެ 5% ގެ ޕާރފޯމެންސް ސެކިއުރިޓީއެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. މި ސެކިއުރިޓީ
ވާންވާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާއިމުވެފައިވާ ބޭންކަކުން ނުވަތަ ފައިނޭންޝިއަލް އިންސްޓިއުޓަކުން މި ޕްރޮޖެކްޓަށް ދޫކޮށްފައިވާ
ގެރެންޓީއަކަށެވެ.
4. އަގުހުށަހެޅުން
4.1 ތަކެތި ސަޕްލައި ކުރަން ހުށަހަޅާ އަގަކީ މިފަދަ ތަކެއްޗަށް އެކަށީގެންވާ އަގެއް ކަމުގައިބަލާނީ މާރކެޓް ރޭޓްތަކަށް ބަލައި ހޮސްޕިޓަލުގެ
ޓެކްނިކަލް ޓީމްއިން ހަދާ ސާވޭގެ މައްޗަށެވެ.
4.2 ހުށަހަޅާ އަގުތަކަ ކީ އެކަށީގެންނުވާ އަގުތަކެއް ނަމަ އެފަދަ ޕްރޮޕޯސަލްތައް ބާތިލް ކުރެވޭނެއެވެ. އަދި އެކަން އެފަރާތައް ތަފްސީލާއި އެކު
އެންގޭނެއެވެ.
4.3 ޖީ.އެސް.ޓީއަށް ރެޖިސްޓާވުމަށް ޤާނޫނުން ލާޒިމުކުރާ މިންގަނޑުގެ ވިޔަފާރިތަކުން އަގު ހުށަހަޅަންވާނީ ޖީ.އެސް.ޓީ ހިމަނައިގެންނެވެ.
5. އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާނެގޮތް (ބިޑު ހުށަހަޅާ ފޯމް ، ކޯޓޭޝަން އަދި ޕެންޑްރައިވް)
ސިޓީ އުރަ އެޑްރެސްކުރަންވީގޮތުގެ ފޯމެޓް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.
BIDREFERENCE:TENDER/HMH/2024/005
BIDDER:
____
Hulhumalé’Hospital
HuvandhumaaHingun,Hulhumalé
+960 3350113/3350152
6. އި ވެ ލުއޭޝަން ކުރިއަށް ގެންދާނެގޮތް
6.1 އަގަށް މާކްސްދޭނީ އެންމެ ކުޑައަގެށް ހުށަހަޅާފަރާތަށް ގިނަމާކްސް ލިބޭގޮތަށް ޕްރޮރާޓާ އުސޫލުންނެވެ. ފައިނޭންޝިއަލް
އިވެލުއޭޝަންގައި ބައިވެރިކުރެވޭނީ ޓެކްނިކަލް އިވެލުއޭޝަންއިން ފާސްވެފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ޕްރޮޕޯސަލްތަކެވެ .
6.2 މިމަސައްކަތް ޙަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ތިރީގައި މިވާ އުޞޫ ލުން މުޅި ޕްރޮޕޯސަލް ދިރާސާކުރުމަށްފަހު އެންމެ
މަތިން މާކްސް ލިބޭ ފަރާތަކަށެވެ.
Page5of13

TENDER/HMH/2024/012
6.3 މަސައްކަތުގެ އަގު
އަގަށް މާކްސްދެވޭނީ އެންމެ ކުޑައަގެއް ހުށަހަޅާފަރާތްތަކަށް ގިނަމާކްސް ލިބޭގޮތަށެވެ. އަދި އެންމެ ބޮޑު އަގު ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް،
އެންމެ ކުޑަ އަގު ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ އަގަށް ބަލައި ނިސްބަތުން މަދުން މާކްސް ދެވޭ، ޕްރޯރާޓާގެ އުސޫލުންނެވެ.
1 އަގު 80 ޕޮއިންޓް
2 މުއްދަތު 10 ޕޮއިންޓް
3 ތަޖުރިބާ 10 ޕޮއިންޓް
6.4 މަސައްކަތުގެ މުއްދަތު
މުއްދަތަށް މާކްސްދެވޭނީ އެންމެ ކުރު މުއްދަތެއް ހުށަހަޅާފަރާތްތަކަށް ގިނަމާކްސް ލިބޭގޮތަށެވެ. އަދި އެންމެ ދިގު މުއްދަތެއް ހުށަ ހަޅާ
ފަރާތަކަށް، އެންމެ ކުރު މުއްދަތެއް ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މުއްދަތަށް ބަލައި ނިސްބަތުން މަދުން މާކްސް ދެވޭ، ޕްރޯރާޓާގެ އުސޫލުންނެވެ.
6.5 ތަޖު ރިބާ
މިބަޔަށް މާކްސް ދެވޭނީ ހުށަހަޅާ ލިޔުންތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސައްކަތުގެ އަގަށް ބަލައި ތިރީގައި މިދަންނަވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.
މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ޕޮއިންޓް
350،000ރ އަށް ވުރެން ދަށް 1.25
350،001ރ އާއި 600،000ރ ދެމެދު 2.5
600,001ރ އަށްވުރެ މަތި 5
7. ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ގަޑިއާއި ތަން
ބީލަމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ގަޑިތަކަށް ސަމާލުކަން ދޭންވާނެއެވެ. ގަޑިއަށް ހާޒިރުނުވާ ފަރާތްތަކަށް މިބީލަމުގައި
ބައިވެރިއެއް ނުވެވޭނެއެވެ. އަދި ބީލަން ހުށަހަޅަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތުގެ ކުރިން ބީލަން ހުށަހަޅަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ތަނަށް ހާޒިރުވާންވާނެއެވެ .
އަދި ވަގުތު ހަމަވުމަށްފަހު ހާޒިރުވާ ފަރާތްތަކުގެ ބީލަން ބަލައި ނުގަނެވޭނެއެވެ.
Page6of13

TENDER/HMH/2024/012
އިއުލާން އާއްމުކުރުން 26 ފެބްރުވަރީ 2024
ބީލަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ބީލަން ރެޖިސްޓްރޭޝަން ފޯމް
2024 މާރިޗު 7ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00ގެ ކުރިން ގޫގުލް ފޯމް
މެދުވެރިކޮށް ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ. ސުންގަޑީގެ ފަހުން ފޮނުވާ ފޯމްތައް
ބީލަން ރެޖިސްޓްރޭޝަން: ބަ ބީ ސް
ލައިނުގަނެވޭއެވެ. އަގު ހުށަހެޅޭނީ ލަމަށް ރަޖި ޓްރީކުރާ ފަރާތްތަކަށެވެ.
ރެޖިސްޓްރީވުމަށް ފޯމު ފޮނުވުމަށްފަހު ފޯމު ލިބުނުކަން ޔަޤީންކުރުމަކީ ބީލަމުގައި
ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ ޒިންމާއެކެވެ.
ބީލަން ރެޖިސްޓްރޭޝަން ގޫގުލް ފޯމް ލިންކް: https://forms.gle/KnhMZqkf7RcQrgNv6
2024 މާރިޗު 13ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 12:00ގެ ނިޔަލަށް
ސުވާލުތަށް އީ-މެއިލް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވުން:
tender@hmh.mv އަށް ސުވާލު އީމެއިލް ކުރެއްވުން
ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުފޮނުވުން: 2024 މާރިޗު 17ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 12:00ގެ ކުރިން
ތާރީހް: 21 މާރިޗު 2024
ބީލަން ހުށަހެޅުން ގަޑި: 10:00 ހެނދުނު
ތަން: ވައްލަ މީޓިންގ ރޫމް / ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލް
ނޯޓް: ގަޑިއަށް ހާޒިރުނުވާ ފަރާތްތަކަށް ބީ ލަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތުދެވެން ނޯންނާނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.
8. އެވޯޑް ކުރުން
8.1 ބީލަން އިވެ ލުއޭޓްކުރުމުން، ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތާއި އަދި ކާމިޔާބުނުވާ ފަރާތްތަކަށްވެސް އެކަން އަންގާނެއެވެ.
8.2 ބީލަން އެވޯޑްވިކަމަށް ބަލާނީ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުންނެވެ. ބީލަން ކާމިޔާބުކުރިކަން އެންގުމަށްފަހުވެސް އެއްބަސްވުމުގައި
ސޮއިކުރުމުގެ ކުރިން ބީލަން ކެންސަލްކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިހޮސްޕިޓަލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
8.3 މަސައްކަތް އެވޯޑްކުރަން ބީލަން އިވެލުއޭޝަން ކޮމެޓީން ނިންމައި އެކަން ކޮންޓްރެކްޓަރަށް އެންގުމުން މަސައްކަތް ކުރެވެން ނެތްކަމަށް
ބުނުން، އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރަން ހާޒިރުނުވުން، މަސައްކަތުން ބައެއް ނިންމާފައި މަސައްކަތް ދޫކޮށްލުން ނުވަތަ މަސައްކަތް ނުނިމި
ލަސްވާތީ އެގްރީމެންޓް ބާތިލްކުރަންޖެހުންފަދަ ހާލަތެއްގައި ބީލަން ކާމިޔާބުކުރިފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު މިނިސިޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއަށް ރިޕޯޓު
ކުރެވޭނެއެވެ. މިފަދަ ފަރާތްތައް މިނިސްޓްރީގެ އުޞޫ ލާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ހަ (6) މަހާއި އެއް (1) އަހަރާއި ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް
ބްލެކް ލިސްޓު ކުރެވޭނެއެވެ.
9. ބީލަން ބާތިލް ކުރެވިދާނެ ގޮތްތައް
9.1 ހުށަހަޅާފައިވާ މަޢުލޫމާތުގައި ސައްޚަނޫން މަޢުލޫމާތު ހިމަނާފައިވުން
9.2 މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވުން (މިނިމަމް ސްޕެސިފިކޭޝަން ފުރިހަމަނުވުން)
Page7of13

TENDER/HMH/2024/012
9.3 މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރާ އެއްވެސް ފަރާތަކާއި ބީލަން ހުށަހަޅާފަރާތާއި ތިމާގެކަމުގެ ނުވަތަ ވިޔަފާރީގެ އެއްވެސް ގުޅުމެއްއޮވެ
އެކަމުގެ ސާފު މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅާފައިނުވުން
9.4 މަޢުލޫމާތު ކަރުދުާހގެ ތިން (3) ވަނަ މާއްދާގައި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތީގެ ގޮތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ލިޔުމެއް ހުށަހަޅާފައިނުވުން
އަދި ސޮފްޓް ފައިލް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ޕެންޑްރައިވްގައި ހުށަހަޅާފައިނުވުން
9.5 ޑެލިވަރީ އަދި އިންސްޓޯލް ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ މުއްދަތު ތިރީސް (30) ދުވަހަށް ވުރެ އިތުރުވުން
9.6 މިމަޢުލޫމާތު ކަރުދާހާއިއެކު އެޓޭޗްކުރެވިފައިވާ 'ބީލަން ހުށަހަޅާ ފޯމް ' ފުރިހަމަކޮށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ފޯމު ފުރިހަމަނުކޮށް ނުވަތަ ފޯމުހުށަނާޅާ
އަންދާސީ ހިސާބްތަށް ބަލައިނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.
ނޯޓު: މިއިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ގުޅުއްވާނީ 3350113 އަށް ނުވަތަ އީމެއިލް ކުރައްވާނީ tender@hmh.mv
އަށެވެ.
26 ފެބްރުވަރީ 2024
Page8of13

TENDER/HMH/2024/012

Page 9 of 13

ANNEX1: SPECIFICATION SHEET

SECTION 1
GENERAL INFORMATION
NAME Dental Chair
CATEGORY Medical Equipment

All Dental And Oral Surgical procedures are carries - out in the dental Chair

CLINICAL
PURPOSE

TECHNICAL SPECIFICATION

1. The product must be used for a dental treatment and operation for patients.
2. Electric conditions shall be AC220V, 50Hz, Single-Phase with BF-Type plug compatible
3. Language used for indications on panel and instructions must be English
• Main units:
• Dental Chair
• Dental Xray Unit
• Dental Xray Digitizer
• Compressor
• Dry suction
4. It should have double articulating headrest with seesaw movement.
5. It should be provided with soft cervical support.
6. Dental unit should have latest overhead delivery system.
7. It should have two 3 way syringes (Tip autoclavable, with spare tips) one on unit side and other on the assistant side.

8. It should have two high speed Air rotor terminals with two rotor hand pieces and accessories and one terminal for fiber optic. One for air motor/micro motor
having straight and contra angle hand pieces and other for air rotor terminal with two air rotor hand pieces with two spare cartridges.
9. It should have LED light cure unit with minimum intensity 1200 mW/cm2.
10. All hand pieces / terminals should be kept on Autoclavable pads. 8 spare autoclavable pads should be supplied.
11. Arm of unit should be pneumatically locked.
12. All air tubing of the delivery system can be disinfected internally after every dental procedure.
13. It should have one in built piezo ultrasonic scalar (max frequency should be 36 KHZ) Removable auxiliary tray (autoclavable) shall be supplied – 10 sets.
14. It should have integrated latest foot operated LED light (30000 - 50000 Lux).
15. It should have rotatable water system with removable spittoon.
16. It should have Medium Vacuum Suction and high suction (Motorized Suction).

TECHNICAL
SPECIFICATION

TENDER/HMH/2024/012

Page 10 of 13

17. It should have Dry Suction unit with high sucking power with pressure adjusting valve
18. Should have following multiple programmes
19. Atleast two programmable working positions.
20. Spitting and last working position with light ON and OFF automatically.
21. Return to Zero position with light OFF automatically.
22. It should have emergency stop control with luminous indication.
23. Programmable bowl water and cup filler water.
24. It should have LED based X-ray viewer (For I.P.G/O.P.G films).
25. It should have multi functional foot control base.

26. It should be provided with two stool with adjustable backrest tilt including an adjustable ring for foot rest
27. Oil free medical grade compressor of 1. HP (fully imported)

AIR COMPRESSOR:

1. Medical grade, Oil free, Noise free at least 1 HP Compressor.
2. The compressor should be fitted with
a. Built in thermo cut off to save motor during excess of heat
b. auto head air release valve,
c. Automatic cut off
d. Safety release valve
e. Drain Valve. The inner surface of the compressor tank (at least 35 L) is
coated with Epoxy to prevent rusting.

SPECIFICATION FOR DENTAL X-RAY:

1. Operation should be conventional as well as automatic, wall Mounted type.
2. Completely micro controller based digital timer assuring the accuracy of the exposure time selected.
3. Ease of operation as all the functions can be selected from the remote control as well as timer.

4. Feather touch keypad and length of exposure cable should be 5 to 6 meters.
5. Digital timer with the accuracy of 0.01 Sec (0.01 Sec to 4.00 Sec).
6. Patient selection Switches (Thin, Normal and Obese)
7. An excellent output of 65 kV to 70 kV, 7mAs to 10 mAs.
8. Audible and Visual indication of “X-Ray On” (Radiation indications).
9. Should provide compatible voltage stabilizer (Built in).
10. Excellent, Mechanical maneuverability, long reach scissor arm.

TENDER/HMH/2024/012

Page 11 of 13

SPECIFICATION FOR RVG:

1. SUPER CMOS/CCD Technology
2. Sensor Size No.1 (universal)/ Size No.0 (pediatrics)/Size No.0 (optional).
3. No. of Pixels 16 lP/mm – 24lp/mm (true solution).
4. Pixel size is 18.5 x 18.5 micron.
5. Should provide compatible software with Image capture, enhancement and manipulation tools.
6. wireless sensors or Sensor cable length should be 3 meters and reinforced for durability and reliability
7. Computer system with all necessary accessories required for RVG

GENERAL REQUIREMENT
1. A minimum warranty period of five years is mandatory (a standard 2-year warranty and an extended 3-year warranty).
2. Successful bidders must be prepared to commit to a comprehensive maintenance contract, ensuring ongoing service support for the supplied dental equipment.
3. Adherence to industry standards and regulatory compliance is expected.
4. Bidders should provide detailed specifications and comply with all safety and quality standards.
5. Clear documentation of installation procedures and user training protocols is required.

TENDER/HMH/2024/012

Page 12 of 13

SECTION 2

NAME Intra Oral Periapical X-ray machine CATEGORY Medical/ Dental equipment

Required for all Dental investigation and Treatments (root Canal Treatments) purpose

CLINICAL
PURPOSE

TECHNICAL SPECIFICATION

(1) The intraoral digital dental radiographic unit should have the following features:

• High-frequency technology
• Wall mounted with wireless sensors.
• Real-time image acquisition
• A set (one adult and one pediatric) digital sensors to be included
• The system hard disk shall be capable of storing at least 5000 images
• It shall have CD/ DVD writer for archiving images and patient data.
• Wireless sensors with interface module to Dental Delivery Unit’s with computer system (high speed with adequate graphics card to process the images,1 Tb hard disk drive)& user interface software must be provided.
• Sensor cover sleeves needed

(2) The x-ray generator shall have the following features:
• X-ray tube focal spot size 0.7mm x 0.7mm.
• KV range approximately 50-70
• MA range approximately 2-8
• Exposure time: Approximately 0.01-3.2 s, 26 steps

GENERAL REQUIREMENT
1. A minimum warranty period of five years is mandatory (a standard 2-year warranty and an extended 3-year warranty).
2. Successful bidders must be prepared to commit to a comprehensive maintenance contract, ensuring ongoing service support for the supplied dental equipment.
3. Adherence to industry standards and regulatory compliance is expected.
4. Bidders should provide detailed specifications and comply with all safety and quality standards.
5. Clear documentation of installation procedures and user training protocols is required.

TECHNICAL
SPECIFICATION

TENDER/HMH/2024/012

Page 13 of 13

SECTION 3

NAME GIC Mixer

CATEGORY Medical/ Dental equipment

To mix GIC capcules

CLINICAL
PURPOSE

TECHNICAL SPECIFICATION

1. Mixer for amalgam, glass ionomer, cements and other pre-dosed dental materials in capsules or syringes
2. Mixing programs are preset and user defined
3. Large LED Display
4. Two Selectable Speeds
5. Quiet, Reliable Operation
6. Sturdy-built Capsule Holder
7. Protected mixing chamber with integrated safety cover
8. Mixing Frequency: 4500 and 4000 oscillations per second (+/-5%)
9. Mixing Time: Adjustable from 1 to 99 seconds
10. Noise level: less than 65db
11. Standard warranty

GENERAL REQUIREMENT
1. A minimum standard warranty period of 2 years is mandatory.
2. Adherence to industry standards and regulatory compliance is expected.
3. Bidders should provide detailed specifications and comply with all safety and quality standards.
4. Clear documentation of installation procedures and user training protocols is required.

TECHNICAL
SPECIFICATION